

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English / Xitsonga

November 2020 Edition 1



Avoid becoming a human trafficking victim

Page 5



Lucky leads flourishing gaming business

Page 7

SA rolls up sleeves to recover from COVID-19



More Matshediso

President Cyril Ramaphosa recently announced government's Reconstruction and Recovery Plan to help South Africa recover from the devastating economic impact of the COVID-19 pandemic.

pandemic.

The announcement was made at a Joint Hybrid Sitting of Parliament.

The President says it is important to get people back into the jobs they lost during the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

"We are determined to create more employment opportuni-

ties for those who were unemployed before the pandemic or who had given up looking for work," the President says.

"This means unleashing the potential of our economy by, among others, implementing necessary reforms, removing regulatory barriers that increase costs and create inefficiencies

in the economy, securing our energy supply, and freeing up digital infrastructure," he added.

This plan directly responds to

"This is a plan through which all of us as South Africans should work together to build a new economy."

the immediate economic impact of COVID-19 by driving job creation and expanding support for vulnerable households.

"We aim to do this primarily through a major infrastructure programme and a large-scale employment stimulus, coupled with an intensive localisation drive and industrial expansion," says President Ramaphosa.

According to the President, the interventions outlined in this plan will:

- Achieve sufficient, secure

and reliable energy supply within two years;

- Create and support over 800 000 work opportunities in the immediate term to respond to job losses;
- Unlock more than R1 trillion in infrastructure investment over the next four years;
- Reduce data costs for every South African and expand broadband access to low-income households;
- Reverse the decline of the local manufacturing sector and promote reindustrialisation through deeper levels of localisation and exports;
- Resuscitate vulnerable sectors such as tourism, which have been hard hit by the pandemic.

According to the modelling done by National Treasury, the implementation of this plan will raise growth to around three percent on average over the next 10 years.

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083




Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



Ku hlohlotela ikhonomi leyi tirhaka

Nsimeko wa Xihlohloteri xa Mitirho xa Phuresidente vhiki leri nga hundza swi fungha ku cinca ka nkoka eka endlelo ra hina ro tirhana na ku pfumaleka ka mitirho.

Hi le ku endleni ka vuvekisi bya mfumo lebyi angarhelaka swinene na ku va byo lava ku humeleta eka xiyege xa vahirhi, na mfumo havumbirhi tanhi mutumbuluxi na mukotisi wa mitirho. Xihlohloteri xa Mitirho xa Phuresidente lexi nga si tshamaka xi endlwa hi xikalua na vuanami bya xona, lexi khumbaka vuvekisi bya mfumo bya R100 ra tibilyoni eka malembe manharhu lama taka.

Hi ta sirheleta na ku tumbuluxa mitirho leyi nyikiwaka timali hi ku kongoma na miphalalo ya nseketelo wa vutihanyisi loko makete wa vatirhi wu ri karhi wu hlaharhela eka ntungukulu wa khoronavhayirasi. Xin'wana na xin'wana xa leswi xi lulamerile ku tirhisiwa, naswona i xitatisi eka vutinyiketi lebyi nga kona.

Loko yin'wana ya miphalalo yi aka eka matimba ya minongonoko leyi nga kona, xihlohloteri lexi xi tlhela xi katsa na maendlelo mantshwa.

Leswi swi katsa ku kongoma eka leswi hi swi vulaka 'ntirho wa vanhu'. Hi le ku tirheni kusuka eka xitatamente xa leswaku a ku na nkayivelo wa ntirho lowu faneleke ku endlwa ku tirhana na swiphiqo swa vanhu swo tala erixakeni ra ka hina. Xikongomelokulu i ku sekela vutumbuluxi byo tivikana, vuswikoti bya mapfhumba na bya nhlangano lebyi nga kona erixakeni hi ku angarhela ku nghenisa vanhu entirhwani leswi vuyerisaka hinkwavo. Ntirho lowu wu nghena eka mikongomelo yo hambanahambana, ku katsa na nsirhelelo wa swakudy, ku herisa madzolonga yo ya hi rimbewu, ku antswisiwa ka swidakana na swin'wana swo tala.

Leswi swi ta tatisa matshlatshala ya mfumo, swi pfu-

melela xikalua xa le henbla na nkhumbo wa vanhu xikan'we na mixaka yintshwa ya xinalobye na vatlangi va vaaki vo hambanahambana.

Xihlohloteri lexi xi katsa nongonoko wuntshwa wa rixaka wa ku thola vapfuneti va ku dyondzisa na va swikolo eswikolweni. Swikolo swi le ku tholeni sweswi, swi ri karhi swi nyika swivandlane swi ntshwa emugangeni wun'wana na wun'wana etikweni hinkwaro.

Ntirho wa mfumo a wo va ntsena mfumo va ntirho wo pfumala swikili. Ku na ku kongoma ko katsa swiphemu hinkwaswo eka mathwasana, ku ri na swivandlanene swa vaongori, mathwasana ya tisayense, vatirha-hi-mavoko na van'wana.

Xihlohloteri lexi xi ta tlhela xi sirheleta mitirho eka tisekitara leti nga sirhelelekangiki leti ti nga hlaseriwa swinene hi ntungukulu lowu. Nseketelo wu ta nyikiwa eka vatirhi va le ka Nhluvukiso wa Tindzumulo, ngopfungopfu vavasati lava va titirhaka. Kutlula kwalomu ka 74,000 wa van'wana mapurasi lavatsongo na vona va ta kuma malimpfuneto ya swicheriwa swa vuhumelerisi.

Tanihi rixaka, hi dinga vutshila na mfuwo ku tlakusa mimoya ya hina nakambe - xihlohloteri lexi xi nyika timali tintshwa ku pfuna sekitara leyi ku tlhela yi yima hi milenge ya yona, ku katsa na nseketelo eka ku tumbuluxiwa ka vundzeni bya swa xidijitali na ku ndlandlamuxiwa ka tipulatifomo ta mabindzu ya xielekitironiki.

Leswi swi ta pfumelela van'wavutshila ku tifambelanisa na swiyimo swa makete leswintshwa leswi ntungukulu wu nga swi rhwexa eka hina hinkwerhu na ku teka swivandlanene swi ntshwa swa ku kula.

Xikotisi xa nkoka swonghasi xa ku humelerisa mitirho hi ku angarhela, lexi endlweke xa nkoka swinene hi ntungukulu lowu, i ku khomananisa eka netiweke. Ku hlula xihingakanji lexia xidijitali, xihlohloteri lexi xi ta nyika mfikelelo wa

inthanete wo hatlisa, wo fikeleka eka miti leyi nga na malinghenya ya le hansi hi ku tirhisa timali ta mpfuneto ta nkomananiso wa maendlelo lamantshwa xihlanganisi xa masungulo na ku ndlandlamukisiwa ka WiFi ya vaaki ya mahala.

Loko tiko ra hina ra ha hlaharhela eka ku onhetela lokukulu ka ntungukulu wa khoronavhayirasi, a hi kakanani hi mayelana na yukulu bya xintirhwana lexi hi nga langutana na xona.

Hi boheka ku fikelela nhlakarhelo wa ikhonomi leyi hatlisaka na ku va ya nkatsahinkwavo. Hi boheka ku tlhelerisa vunyingi bya vanhu va ka hina eku tirheni hi xihatla. Hi tlhela hi boheka ku pfala ndzima leyi lahlekeke ya mphakelo wa vukorhokeri bya masungulo na swimakiwakulu swa nkoka swonghasi, hi tirhana na mitlhontlo ya vanhu na ku cinca malokixi na miganga ya le matikoxikaya na yona. Ntirho wa mfumo i xitirho lexi xi nga endlaka hinkwaswo leswi nga laha henbla: ku tumbuluxeni ka ntirho wa lavaya va wu dingaka, loko hi ri karhi hi siya nkhumbo wa nkarhi wo leha eka miganga hinkwayo.

Ku fana na minongonoko ya mitirho ya mfumo emisaveni hinkwayo, xihlohloteri lexa mitirho xi sekela na ku pfuneta xiave lexa nkoka swonghasi xa sekita yo ka yi nga ri ya mfumo eka ku tumbuluxa mitirho. Yi hambana na swa ntolovel, hikuva tanhiloko nhlakarhelo wu ya emahlwani, xikalua xa ntirho wa mfumo xa hunguteka.

Ntokoto na swikili leswi kumiwaka hi vavuyeriwa va Xihlohloteri xa Mitirho xa Phuresidente xi ta antswisa mikoteko ya vona eka ku kuma ntirho wa ximfumo.

Ntokoto lowu kumiweke wu tlhela wu va ndlela yo ya eka ngingiriko wa swa vun'wamabindzu. Vatekaxiave va ta antswisa swikili na vuswikoti bya vona ku sungula mabindzu ya vona vini, naswona va nga kota ku tirhisa malinghenya leya nkarhi na nkarhi ley i nyikiwaka hi ntirho wa mfumo ku nghena eka mgingiriko yin'wana yo endla malinghenya.

Yi tlhela yi kondletela vute-

kaxiave bya vanhu na nkatsahinkwavo, yi nyika miganga tindlela to cinca vutomi bya vona tanihiloko va endla mixaka yintshwa ya ntirho. Hi ku endla tano, yi hoxa xandla eka ncincov havumbirhi eka levhele ya le mugangeni na le rixakeni hi ku angarhela.

Vuvekisi bya vanhu byo kongoma ku sekela ntirho na ku tumbuluxa swivandlane swi ikhonomi leswi swi endlaka nkoka wa vanhu byi endla swo tala kutlula ku tirhana na xirilo xa mpfumaleko wa mitirho.

Bya angula, hikuva byi tirhisa swipfuno swa mfumo ku angula eka swidingo swa miganga ya laha tikweni, hambi ku ri eka tindhawu ta swa mbangu, nsirhelelo wa swakudy, tisenthara ta nhluvukiso wa tindzumulo to tala, kumbe eka magondzo yo antswa na ku va yo fikeleka swinene.

Byi ya emahlwani, hikuva byi nyika nsirhelelo wa vanhu na nhlayiso wa malinghenya eka lavaya va langutanaka na vusweti hikuva va tsandzeka ku kuma ntirho.

I vuvekisi eka yumundzuku, hikuva byi sekela ajenda ya nhlakarhelo wa ikhonomi yo angarhela hi ku yisa vanhu vaka hina entirhwani hi ku hatlisa eka ku antswisa swi-makiwakulu swa rixaka na swa masipala.

Hikwalaho ka miphalalo ley i eka xihlohloteri lexi, hi le ku tumbuluxeni ka ntirho wa lavaya va wu dingaka, loko hi ri karhi hi siya nkhumbo wa nkarhi wo leha eka miganga hinkwayo.

Ku fana na minongonoko ya mitirho ya mfumo emisaveni hinkwayo, xihlohloteri lexa mitirho xi sekela na ku pfuneta xiave lexa nkoka swonghasi xa sekita yo ka yi nga ri ya mfumo eka ku tumbuluxa mitirho. Yi hambana na swa ntolovel, hikuva tanhiloko nhlakarhelo wu ya emahlwani, xikalua xa ntirho wa mfumo xa hunguteka.

Ntokoto na swikili leswi kumiwaka hi vavuyeriwa va Xihlohloteri xa Mitirho xa Phuresidente xi ta antswisa mikoteko ya vona eka ku kuma ntirho wa ximfumo.

Ntokoto lowu kumiweke wu tlhela wu va ndlela yo ya eka ngingiriko wa swa vun'wamabindzu. Vatekaxiave va ta antswisa swikili na vuswikoti bya vona ku sungula mabindzu ya vona vini, naswona va nga kota ku tirhisa malinghenya leya nkarhi na nkarhi ley i nyikiwaka hi ntirho wa mfumo ku nghena eka mgingiriko yin'wana yo endla malinghenya.

Ndzi tiyisisile hi ndlela yo fanana leswaku xirilo xa COVID-19 i fasitere ra xivandla-

nene xa ku aka nakambe ku antswa.

Eka nkarhi lowu hinkwawo wa nkavanyeto lowukulu, hi ta va hi nga ti endleli swa kahle loko hi endla switshe-mbiso swo ka swi nga humeleriseki leswi swi tlakusaka ku langutela, ntsena ku tlhela hi kayivela loko swi nga hume-leli. Leswi hi swona swi endlaka leswaku wun'wana na wun'wana wa mitirho ley i na miphalalo ya nseketelo wa vutihanyisi swi nyikiwa timali hi ku hetiseka, hi kungu ra nsimeko leri nga erivaleni.

Xihlohloteri lexa mitirho a xi hi mayelana na vutiboheleri byo ka byi nga twisiseki eka nkarhinyana lowu taka, kambe xi hi mayelana na ku tumbuluxiwa ka mitirho eka nkarhi wa sweswi.

Xihlohloteri lexi i mbuyelo wa ku burisana ko angarhela swinene na tindzawulo ta rixaka, ta swifundzakulu na ta madorobakulu ku tumbuluxa hi ku hatlisa minongonoko ya mitirho ley i nga simekiwaka kumbe ku ndlandlamuxiwa ku nga si hundza tin'hweti ta tsevu.

Tindzawulo to tirhisa na vakhomaxiave van'wana swi kambisisiwile hi vukheta eka vuswikoti bya swona byu ku tirhisa.

Eka wun'wana na wun'wana wa minongonoko ley i wela-ka ehansi ka xihlohloteri lexi, swivandlanene swi ta naveti-siwa naswona ku thola swi ta va leswinene, swo pfuleka na ku tlhela swi va erivaleni.

Swikongomelokulu leswi hi nga tivekela swona swi humeleriseka, swa pimeka na ku fikeleka, naswona hi nga dyondza kusuka eka ntokoto wa nkarhi lowu nga hundza na maendlelo ya kahle ya matiko ya misava.

Vanhu va ka hina va lulamerile naswona va tsakela ku tirha. Vuswikoti lebyo hambanahambana byi boheka ku tirhisiwa, na swikili swa nhlanganelo na vuswikoti swi tirhisiwa eka ku aka hi vun-tshwa tiko ra ka hina eka ku tumbuluka ka khoronavhayirasi.

Xihlohloteri xa Mitirho xa Phuresidente xi nyika ku wisanyana eka mindyangu ley i nga tiyisela vuxika byo tika no leha hi malinghenya ley i hungutiweke swinene, na le ka vanhu hi un'weun'we lava va nga tshama malembe yo tala va nga tirhi.

Ntirho wa kahle, wa xiviri i mfanelo ya munhu un'wana na un'wana. I xipimelo lexi rhangake emahlwani xa ku kula ka ikhonomi na ntsha-miseko wa vanhu.

Hi ku humelerisa mfanelo ley i nga nkoka, Xihlohloteri xa Mitirho xa Phuresidente xi le ku pfuneni eka ku aka rixaka leri ri tirhaka.

Papalata ku va muxanisiwa wa ngungumeriso wa vanhu



Silusapho Nyanda

Tanihi laha nhlayo ya milandzu ya ngungumeriso wa vanhu leyi mangariwaka yi tlakukaka, swi na nkoka leswaku u teka magoza ya ku tiyisisa vuhalayiseki bya wena.

Ku papalata ku va muxanisiwa wa ngungumeriso u fanele ku papalata ku fambafamba u ri wexe, navusiku, kumbe ku famba eka switarata leswi nga tirhisiweki.

Swi na nkoka leswaku u twisia ndhawu leyi u nga eka yona mikarhi hinkwayo.

Ku va u lemuka swi ta ku pfuna ku vona leswi swi nga

tshamisekangiki. Loko u vona munhu kumbe movha wu ku landzelela, kuma ndhawu leyi nga tala vanhu u foynela maphorisa kumbe munhu loyi u n'wi tshebhaka hi xihatla.

Vangungumerisi va tala ku tirhisa xitshebhiso xa ntirho ku tlhakisa vaxanisiwa va vona naswona va ta tshinemba na un'wana.

○○○

lela vaxanisiwa va vona ku va nyika ntirho kumbe swin'wana. Ndlela leyi ya ku ngungumerisa yi nga humelela kun'wana na kun'wana na le ka vuhalanganisi bya vanhu, exikolweni, emolweni na le handle ka yindlu ya wena.

Tiyisisa leswaku u endla vulavisisi hi vuenti hi vathori u ngasi ya hlangana na vona hi nyama ku endla nkambelo-vutivi. Leswi swi nga endliwa hi ku kambisisa leswaku khamphani yi kona hi ku kamba eka Khomixini ya Tikhampmani na Nhungdu yo ka yi nga khomeki hi mavoko.

Naswona u fanele ku byela un'wana loyi u n'wi tshebhaka loko u ya eka nkambelo-vutivi u tlhela u kombela leswaku a ku foynela endhaku ka nkarhi wo karhi. Loko swi koteka, famba na un'wana.

Vana na vukheta loko u tirhisa vuhalanganisi bya vanhu, ngopfu ngopfu loko munhu loyi u nga n'wi tiviki a tinyiketela ku ku pfuna, ku pfuna hi mali, ndhawu yo tshama kumbe ntirho hi ku hlamula leswi u nga swi tsala.

Loko u ya hlangana na munhu wuntshwa, endla tano endhawini ya mani na mani naswona u byela un'wana loyi u n'wi tshebhaka leswaku a tiva laha u nga kona.

Loko u huma na vana, tshama kusuhi na vona naswona u tiyisisa leswaku u kota ku va vona minkarhi hinkwayo.

U nga tshuki u rhuma n'wana a nga ri na munhu lonkulu loyi a tshebhakaka ku n'wi languta. Ti toloveti ku kamba vana va wena nkarhi na nkarhi, leswaku u tiva laha va nga kona.

Vuxokoxoko lebyi byi nyikiwile hi Ndzwulo ya Vululami na Nhluvukiso wa Vumbiwa.

Ku kuma vuxokoxoko byo tala hi ngungumeriso wa vanhu foynela Nomboro ya mahala ya Tiko ya Ngungumeriso wa Vanhu eka: 0800 222 777. Ku mangala ngungumeriso wa vanhu tihlanganise na maphorisa eka: 10111.

Healing childhood trauma

A NON-GOVERNMENTAL

organisation is working hard to help young children deal with past hurts and trauma in the Western Cape

Silusapho Nyanda

The Community Keepers non-governmental organisation (NGO) is addressing child abuse by providing 28 schools in the Western Cape with trauma counselling services.

The NGO has counsellors and social workers permanently located at schools in Cape Town and the Cape Winelands. The team of professionals assist pupils who have been victims of violence



at home or their local communities.

The NGO's Chief Executive Officer Gerrit Taning says

they treat pupils with different traumatic experiences through group and individual sessions.

"We work in disadvantaged communities where violence is prevalent. We help children who have experienced adverse childhood experiences such as abuse, loss, poverty and other challenges that are faced by children," says Taning.

One of the key topics the NGO seeks to address during sessions with the pupils is the belief that 'men don't cry'. The organisation aims to teach young boys to be in tune with their feelings and emotions. This will encourage young boys to talk about their feelings and experiences.

Taning says that trauma can cause behavioural problems in children.

"When there is a cycle of traumatic experiences that builds up it often affects children negatively. A quiet child will start lashing out and engaging in risky behaviour. A child that was outgoing suddenly becomes withdrawn. Some pupils go from the brightest students to not being able to keep up with their peers."

He says that trauma can be dealt with, but it requires proactive teaching of children before the cycle is repeated.

Schools looking to partner with Community Keepers can call 072 781 5535 or email info@community-keepers.org.